

SADRŽAJ:

PREDGOVOR	9
DODATAK	10
1. UVODNA RAZMATRANJA	15
1.1. POJAM SAOBRAĆAJA.....	15
1.2. DRUMSKA INFRASTRUKTURA	15
1.3. REGULACIJA TRANSPORTA	17
1.4. TEHNOLOGIJA DRUMSKOG PREVOZA	17
1.5. POJAM PREOPTEREĆENJA VOZILA.....	19
2. SAOBRAĆAJNO-TRANSPORTNI SISTEM.....	21
2.1. RAZVIJENOST TRANSPORTNOG SISTEMA	22
2.1.1. Transportni koridori u Bosni i Hercegovini	27
2.1.2. Stepen motorizacije i intenzitet saobraćaja	31
2.1.3. Učešće drumskog saobraćaja u transportu robe.....	34
2.2. SAOBRAĆAJNO-TRANSPORTNI RIZICI	41
2.2.1. Bezbjednosni rizici i posljedice saobraćajnih nezgoda	43
2.2.2. Oštećenja na infrastrukturni	44
2.2.3. Ekonomski posljedice	45
2.3. ISKUSTVA DRUGIH SAOBRAĆAJNO-TRANSPORTNIH SISTEMA	46
2.4. PRAVNI I ADMINISTRATIVNI OKVIR.....	59
3. ANALIZA REZULTATA KONTROLNIH MJERENJA	73
3.1. BROJ PREOPTEREĆENIH TERETNIH VOZILA.....	79
3.2. PREOPTEREĆENJE PO KLASAMA VOZILA.....	83
3.3. SEZONSKA ANALIZA PREOPTEREĆENJA	87
3.4. PREOPTEREĆENJE PREMA KATEGORIJI PUTO	90
3.5. PROCJENA UTICAJA	92
3.5.1. Infrastrukturni troškovi	92
3.5.2. Uticaj na bezbjednost saobraćaja	95
3.5.3. Stabilnost vozila i kontrola kretanja	96
3.5.4. Potrošnja goriva i životna sredina	97
4. OPIS MODELA	99
4.1. LOKACIJSKI PROBLEMI NA MREŽAMA	100
4.1.1. Istoriski razvoj lokacijskih problema.....	101
4.1.2. Klasifikacija lokacijskih problema	103
4.2. PREGLED LOKACIJSKIH PROBLEMA.....	105
4.2.1. NP-teški problem	110
4.2.2. Prost lokacijski problem	113
4.2.2.1. <i>Formulacija problema</i>	113
4.2.2.2. <i>Metode za rješavanje SPLP-a</i>	114
4.2.3. Problem p-medijane	116
4.2.3.1. <i>Formulacija problema</i>	117
4.2.3.2. <i>Algoritam za određivanje jedne medijane mreže (p=1)</i>	118
4.2.3.3. <i>Metode za rješavanje problema p-medijane</i>	118

4.2.4.	Problem p-centra	120
4.2.4.1.	<i>Formulacija problema p-centra</i>	120
4.2.4.2.	<i>Problem apsolutnog spoljašnjeg centra</i>	123
4.2.4.3.	<i>Metode za rješavanje problema p-centra</i>	125
4.2.5.	Lokacijski problem pokrivanja skupa.....	126
4.2.5.1.	<i>Lokacijski problem maksimalnog pokrivanja</i>	127
4.2.5.1.1.	<i>Formulacija MCLP-a</i>	129
4.2.5.1.2.	<i>Metode za rješavanje MCLP-a</i>	129
4.2.5.2.	<i>Lokacijski problem nepokrivanja</i>	130
4.2.5.2.1.	<i>Formulacija ACLP-a</i>	132
4.2.5.2.2.	<i>Metode za rješavanje ACLP-a</i>	133
4.2.6.	Hub lokacijski problem.....	135
4.2.6.1.	<i>Problemi hub medijane</i>	137
4.2.6.1.1.	<i>USAHLP</i>	138
4.2.6.1.2.	<i>CSAHLP</i>	140
4.2.6.1.3.	<i>UMAHL</i>	141
4.2.6.1.4.	<i>UMApHLP</i>	142
4.2.6.2.	<i>Problemi hab centra</i>	145
4.2.6.2.1.	<i>HCSAP</i>	145
4.2.6.2.2.	<i>UMApHCP</i>	146
4.2.6.3.	<i>Problemi hab pokrivanja</i>	148
4.2.7.	Kvadratni problem pridruživanja	149
4.2.7.1.	<i>Matematička formulacija QAP-a</i>	150
4.2.7.2.	<i>Način (metod) rješavanja QAP-a</i>	151
4.3.	OPIS I DEFINISANJE MODELA	154
4.3.1.	Definisane modela	157
4.3.2.	Formulacije modela	159
5.	ZAKLJUČAK.....	167
LITERATURA:	175